



Godina III - Broj 25

Petak, 16. septembar/rujan 1994.
SARAJEVO

Za svaki broj posebno se
utvrđuje cijena
Žiro-račun 10100-603-1396

381

Na osnovu člana 304. stav 1. tačka 24. i člana 314. stav 1. tač. 2. i 4. Ustava Republike Bosne i Hercegovine i člana 154. stav 2. Poslovnika Skupštine Republike Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst, Skupština Republike Bosne i Hercegovine, na zajedničkoj sjednici Skupštine, održanoj 18. jula 1994. godine u Sarajevu, donosi

ODLUKU

O PRIHVATANJU MIROVNOG PLANA ZA BOSNU I HERCEGOVINU KONTAKT GRUPE IZ ŽENEVE

I

Republika Bosna i Hercegovina prihvata Mirovni plan za Bosnu i Hercegovinu koji je predložila Kontakt grupa iz Ženeve.

II

Skupština, Predsjedništvo i Vlada Republike Bosne i Hercegovine starat će se o izvršenju ove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom listu RBiH".

S broj 191/94
18. jula 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Skupštine RBiH,
Miro Lazović, s. r.

382

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PLAĆANJU POSEBNE DAŽBINE ZA IZRAVNAVANJE PORESKOG OPTEREĆENJA UVEZENE ROBE

Član 1.

Zakon o plaćanju posebne dažbine za izravnavanje poreškog opterećenja uvezene robe ("Službeni list RBiH", broj 2/92), prestaje da važi.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1692/94
12. septembra 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

383

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA GRADANA

Član 1.

U Zakonu o porezima gradana - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", broj 18/91) u članu 190. stav 1. u uvodnoj rečenici riječi: "2.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "200 do 2.000 DEM u dinarskoj protuvrijednosti po srednjem kursu koji utvrđuje i objavljuje Narodna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: po kursu Narodne banke)".

U stavu 2. riječi: "500 do 2.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "20 do 416 DEM u dinarskoj protuvrijednosti po kursu Narodne banke".

Član 2.

U članu 191. stav 1. u uvodnoj rečenici riječi: "250 do 8.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "200 do 416 DEM u dinarskoj protuvrijednosti po kursu Narodne banke".

U stavu 2. riječi: "250 do 2.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "200 do 416 DEM u dinarskoj protuvrijednosti po kursu Narodne banke".

Član 3.

U članu 192. stav 1. u uvodnoj rečenici riječi: "250 do 12.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "200 do 416 DEM u dinarskoj protuvrijednosti po kursu Narodne banke".

U stavu 2. riječi: "5.000 do 12.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "300 do 416 DEM u dinarskoj protuvrijednosti po kursu Narodne banke".

Član 4.

Iza člana 192. dodaje se novi član 192a, koji glasi:

"Član 192a.

Ako obveznik poreza ne izvrši uplatu poreza na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti i poreza iz ličnog dohotka radnika obveznika koji samostalno obavlja djelatnost kao osnovno zanimanje, u roku od tri dana po dostavljanju pismene opomene iz člana 148. stav 2. ovog zakona, izvršit će mu se zaštitna mjera zatvaranja radnje - poslovnog objekta.

O zatvaranju radnje - poslovnog objekta upravlja prihod izdat će rješenje čiji se jedan primjerak dostavlja vlasniku radnje, drugi primjerak se stavlja na vrata radnje uz istovremeno

no pečačenje radnje, dok ostale primjerke zadržava uprava prihoda.

Radnju će otpečatiti uprava prihoda u roku od 30 dana od dana izmirenja obaveze".

Član 5.

U članu 193. u uvodnoj rečenici riječi: "300 do 1.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "20 do 400 DEM u dinarskoj protuvrijednosti po kursu Narodne banke".

Član 6.

Iza člana 195. dodaje se novo poglavlje: Va i novi čl. 195a, 195b. i 195c, koji glase:

"Va - PRIMJENA ZAKONA ZA VRIJEME RATNOG STANJA

Član 195a.

Za vrijeme ratnog stanja član 9. Zakona o porezima građana ne primjenjuje se.

Član 195b.

Za vrijeme ratnog stanja porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti plaća se u paušalnom iznosu na osnovu odluke o porezima građana koju donosi općina, odnosno grad Sarajevo.

Porez iz stava 1. ovog člana naplaćivat će se u sredstvima plaćanja u kojima je prihod ostvaren.

Član 195c.

Za vrijeme ratnog stanja općina, odnosno grad Sarajevo, može uvoditi dodatni porez na prihod od imovine i imovinskih prava i porez na imovinu u stranim sredstvima plaćanja, ako je prihod od imovine i imovinskih prava ostvaren u stranim sredstvima plaćanja".

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1693/94
12. septembra 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

384

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POSEBNOJ TAKSI NA UVEZENU ROBU

Član 1.

Zakon o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Službeni list RBiH", broj 2/92) prestaje da važi.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1694/94
12. septembra 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

385

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O NAČINU OBEZBJEDIVANJA DEVIZNIH SREDSTAVA ZA ODBRAMBENE POTREBE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Zakon o načinu obezbjeđivanja deviznih sredstava za odbrambene potrebe Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH - Povjerljivo glasilo", broj 1/92, "Službeni list RBiH" - Posebno glasilo, broj 19/93 i "Službeni list RBiH", broj 13/94) (u daljem tekstu: Zakon), prestaje da važi.

Član 2.

Davaoci pozajmice i ovlaštene banke preko kojih su se, u skladu sa Zakonom izdvajala devizna sredstva za odbrambene potrebe Republike Bosne i Hercegovine, dužni su odmah po stupanju na snagu ove uredbe, usaglasiti svoja potraživanja od Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika).

Ovlaštena banka iz stava 1. ovog člana dužna je Ministarstvu finansija u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ove uredbe, dostaviti pregled izdvojenih sredstava po iznosima i davaocima pozajmice, kao i broj ugovora o pozajmici deviznih sredstava za odbrambene potrebe Republike, koji je potpisan između davaoca pozajmice i Ministarstva finansija.

Član 3.

Sredstva koja su od dana stupanja na snagu Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni list RBiH", br. 10/94 i 13/94) do dana stupanja na snagu ove uredbe izdvojena u skladu sa Zakonom imaju tretman sredstava izdvojenih po osnovu člana 65. Zakona o deviznom poslovanju.

Ukoliko je kod jednog pravnog subjekta došlo do izdvajanja i po osnovu člana 65. Zakona o deviznom poslovanju i po osnovu izdvajanja po odredbama Zakona, Ministarstvo finansija će izvršiti povrat sredstava izdvojenih po osnovu Zakona.

Član 4.

Novčanom kaznom od 1.000 do 8.000 DEM u dinarskoj protuvrijednosti po srednjem kursu koji utvrđuje i objavljuje Narodna banka Bosne i Hercegovine, kaznit će se za privredni prestup ovlaštena banka koja ne postupi u skladu sa članom 2. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 40 do 400 DEM u dinarskoj protuvrijednosti po srednjem kursu koji utvrđuje i objavljuje Narodna banka Bosne i Hercegovine kaznit će se za privredni prestup iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u ovlaštenoj banci.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1695/94
12. septembra 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

386

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Član 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju ("Službeni list RBiH", br. 10/94 i 13/94) iza člana 60. dodaje se novi član 60a, koji glasi:

Član 60a.

Radi obezbjeđivanja deviznih sredstava za odbrambene potrebe Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika) banke su obavezne sa računa u inozemstvu preduzeća, banaka i drugih pravnih lica uključenih na računima ovlaštenih banaka za poslove sa inozemstvom, izdvajati 10% od svakog deviznog priliva.

Pod računima u inozemstvu u smislu stava 1. ovog člana podrazumijevaju se svi računi domaćih pravnih lica u inozemstvu i to: tekući devizni računi, računi na kojima su deponovana sredstva u inozemstvu i računi banaka otvoreni u skladu sa posebnim propisom.

Od obaveze izdvajanja iz stava 1. ovog člana izuzimaju se sredstva domaćih pravnih lica na računima u inozemstvu ostvarena po osnovu avansa, sredstva penzija, renti iz inozemstva i "nova" devizna štednja, sredstva Republike i sredstva republičkih organa i organizacija koja se vode na deviznom računu kod Narodne banke Bosne i Hercegovine i sredstva koja domaća pravna lica ostvare po osnovu namjenskih donatorskih priloga iz inozemstva.

Sredstva po osnovu stava 1. ovog člana imaju karakter pozajmice. Ugovor o pozajmici sa svakim pravnim licem u ime Republike zaključuje ministar finansija - ministar finansija.

Sredstva iz stava 1. ovog člana uplaćuju se na devizni račun Ministarstva finansija - Ministarstva finansija koji se vodi kod Narodne banke Bosne i Hercegovine.

Član 2.

U članu 65. procenat "25%" zamjenjuje se procentom "15%".

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1696/94
12. septembra 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

387

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PRODAJI ROBE ZA STRANA SREDSTVA PLAĆANJA

Član 1.

Zakon o prodaji robe za strana sredstva plaćanja ("Službeni list RBiH", br. 23/92, 4/93, 13/93, 13/94 i 15/94) prestaje da važi.

Član 2.

Danom stupanja na snagu ove uredbe, vlasnik prodavnice za prodaju robe strane i domaće proizvodnje za strana sredstva plaćanja, dužan je izvršiti popis zatečene robe po vrstama, količinama i cijenama na zalihama i o tome sastaviti zapisnik.

Vlasnik prodavnice dužan je zapisnik iz stava 1. ovog člana dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Službe društvenog knjigovodstva Bosne i Hercegovine u mjestu njihovog sjedišta, odnosno nadležnoj carinarnici narednog dana od dana obavljenog popisa.

Izuzetno, od člana 1. ove uredbe vlasnik prodavnice može vršiti prodaju popisane robe u roku od 30 dana pod uslovom i na način propisan Zakonom o prodaji robe za strana sredstva plaćanja.

Po isteku roka od 30 dana vlasnik prodavnice, dužan je izvršiti definitivni popis preostale robe u prodavnici za strana sredstva plaćanja i zapisnik dostaviti nadležnoj carinarnici.

Nadležna carinarnica sa ovom robom postupit će u skladu sa Carinskim zakonom ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94).

Član 3.

Po isteku roka iz člana 2. ove uredbe, vlasnik prodavnice dužan je sredstva sa računa sredstva stranog lica - posebne prodavnice (708) kod poslovne banke prenijeti na vlastiti devizni račun kod poslovne banke (7100).

Namjena računa sredstva stranog lica - posebne prodavnice (708) po isteku roka iz člana 2. ove uredbe, gasi se.

Član 4.

Sva plaćanja koja dopijevaju nakon isteka roka iz člana 2. ove uredbe, a odnose se na robu nabavljenu u smislu Zakona o prodaji robe za strana sredstva plaćanja, izvršit će se sa vlastitog deviznog računa pod uslovima iz Zakona o prodaji robe za strana sredstva plaćanja.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1697/94
12. septembra 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

388

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TARIFI REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSA

Član 1.

U Zakonu o Tarifi republičkih administrativnih taksa ("Službeni list RBiH", br. 24/92, 6/94 i 13/94) u članu 2. iza Tar. broja 9, dodaje se novi tar. broj 9a, koji glasi:

"Tar. broj 9a.

Za produženje važnosti putne isprave	150"
U Tar. broju 52. uvodna rečenica i tač. 1. do 5. mijenjaju se i glase:	
"Za rješenje koje donosi carinarnica:	
1. za rješenje kojim se odobrava otvaranje, proširenje ili preseljenje carinskog skladišta, konsignacionog skladišta, slobodne carinske prodavnice, centralnog skladišta i specijalizovanog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje i prodajnog mjesta	400
2. za rješenje kojim se odobrava otvaranje, proširenje ili preseljenje carinskog smještaja	400
3. za rješenje kojim se odobrava privremeni izvoz ili uvoz robe radi oplemenjivanja i obrađivanja	180
4. za rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za izmjenju podataka o količini, vrsti, kakvoći i vrijednosti robe u carinskoj deklaraciji	800
5. za ostala rješenja koja carinarnica donosi u redovnom upravnom postupku	180"
Iza tačke 5. dodaje se nova tačka 6. koja glasi:	
"6. za rješenje o prenosu prava iz prevoznih isprava i za ostala rješenja koja carinarnica donosi u skraćenom postupku	150"
U Napomeni uz Tar. broj 52, u tački 2. broj "5" zamjenjuje se brojem "6".	

Iza Tar. broja 100. dodaje se novi Tar. broj 100a, koji glasi:

"Tar. broj 100a.

Za produženje važnosti putne isprave kod diplomatskih i konzularnih predstavništava Republike
SAD \$-39 DEM-58 ATS-406".

Član 2.

Danom stupanja na snagu ove uredbe administrativne takse izražene u dinarima u članu 2. Zakona o Tarifi republičkih administrativnih taksa povećavaju se deset puta.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1698/94
12. septembra 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

389

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Član 1.

U Zakonu o prostornom uređenju - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 9/87, 23/88, 24/89, 10/90, 14/90, 15/90 i 14/91) u članu 123. iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Urbanistička saglasnost izdata suprotno odredbama ovog zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona, i donesenom planu, ništava je".

Član 2.

U članu 143. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: "Odobrenje za građenje izdato suprotno odredbama ovog zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i donesenom planu, ništavo je".

Član 3.

Član 191. briše se.

Član 4.

U članu 192. u stavu 1. riječi: "i 191. stav 1." brišu se.

Član 5.

U članu 199. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: "Odobrenje za upotrebu izdato suprotno odredbama ovog zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona, i donesenom planu, ništavo je".

Član 6.

Član 210. mijenja se i glasi:

"U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i dužnosti:

1. narediti da se utvrđene nepravilnosti u primjeni odredaba ovog zakona i drugih propisa donesenih na osnovu ovog zakona otklone u određenom roku, ako za takve nepravilnosti nisu odredbama ovog člana predviđene druge mjere,

2. narediti obustavu izrade i donošenja plana ako se vrši protivno odredbama ovog zakona i drugim propisima donesenom na osnovu ovog zakona i utvrditi rok za otklanjanje nepravilnosti,

3. zabraniti provođenje plana koji je u suprotnosti sa odredbama ovog zakona i o tome obavijestiti skupštinu društveno-političke zajednice koja donosi plan,

4. narediti rušenje građevine ili njenih dijelova kao i drugih objekata ili uklanjanje izvršenih radova i uspostavljanje prvo-

bitnog stanja na teret investitora, ako utvrdi da su građenje, odnosno radovi izvršeni ili se vrše bez odobrenja za građenje, 5. narediti obustavu dalje izgradnje građevine ili njenih dijelova kao i izvođenje radova koji se ne vrše u skladu sa ovim zakonom, ako je izdato odobrenje za građenje i utvrditi rok za podnošenje zahtjeva nadležnom organu za pribavljanje naknadnog odobrenja za građenje prema izvedenom stanju,

6. narediti rušenje građevine ili njenih dijelova, kao i uklanjanje izvedenih radova ako utvrdi da u datom roku nije podnesen zahtjev za pribavljanje naknadnog odobrenja prema izvedenom stanju ili ako je pravosnažnim rješenjem nadležnog organa odbijen zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje,

7. narediti obustavu dalje izgradnje ili izvođenja radova ako se utvrđene nepravilnosti i nedostaci iz tačke 1. ovog člana ne otklone u određenom roku,

8. obustaviti odnosno zabraniti puštanje u upotrebu i upotrebu građevine ili njenog dijela, ako za njihovu upotrebu nije izdato odobrenje,

9. narediti obustavu svake radnje koja se vrši protivno pozitivnim propisima o zaštiti sredine, naročito onim koji se odnose na zaštićena područja, zaštitu tla, vode, vazduha i urbanog standarda,

10. narediti otklanjanje nedostataka na objektu nakon izdavanja odobrenja za upotrebu objekta, ali najkasnije do isteka roka garancije,

11. obustaviti radove ako utvrdi nedostatke ili nepravilnosti u tehničkoj dokumentaciji ili u građenju objekata zbog kojih postoji opasnost za stabilnost samog objekta i susjednih objekata, opasnost po život i zdravlje ljudi i za okolicu,

12. obustaviti radove ako radove izvodi organizacija koja nije registrovana za građenje odnosno vrste objekata, odnosno za izvođenje te vrste radova,

Inspektor je dužan da zatraži od nadležnog organa da oglašni ništavim urbanističku saglasnost, izdato odobrenje za građenje ili upotrebu, ako utvrdi da su izdate protivno odredbama ovog zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i donesenom planu.

Inspektor će predložiti nadležnom organu uprave za poslove urbanizma i građenja da po pravilu nadzora, ukine odobrenje za građenje ako je odobrenje za građenje izdato u suprotnosti sa zakonom ili urbanističko-tehničkim uslovima."

Član 7.

U članu 211. u stavu 1. iza broja "223" tačka se zamjenjuje zarezom i riječ "i" briše se, a iza broja "225." briše se tačka i dodaju se riječi: "i 226 b."

Član 8.

Iza člana 211. dodaju se novi čl. 211a, 211b. i 211c. koji glase:

"Član 211a.

Inspektor, izuzetno, može zapisnikom narediti izvršenje mjera iz člana 210. ovoga zakona, radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovine.

Izvršenje naredenih mjera počinje teći uručenjem zapisnika.

Član 211b.

Inspektor je dužan izdati pismeno rješenje o naredenim mjerama u roku od tri dana od dana kada je naredeno izvršenje mjera iz člana 210. ovog zakona.

Ako inspektor utvrdi da se građenje vrši suprotno donesenom planu, može donijeti rješenje i bez saslušanja investitora.

Član 211c.

Ako je investitor objekta koji se gradi protivno propisima nepoznat ili ako je nepoznatog boravišta, inspektor će odgovarajuće rješenje i zaključak o dozvoli izvršenja oglašiti na oglasnoj tabli i o tome obavijest staviti na objekat koji se gradi.

Petak,

Ob.
teći od
Insj
boraviš
se grad

U č

Čla

U č

članu 1
174. st
182. st
članu 2
st. 1. i 2
1. i 2, č
1. i 2,
"organi
juju se i

Iza
podnasl

Kaz
se za kri
izgradnj
je (član

Za k
kaznom
Za k
vorno li
državno
kaznom

Podr

U čl
do 300.0
DEM u
utvrđuje
daljem t

U st
U st
zamjenju
U st
riječi: "2
100 do
narodne

U st
riječima
prema k

U čl
do 300.0
DEM u
ke".

U st
riječima
prema k

U čl
do 300.0
DEM u
ke".

Obaveza izvršenja ovih pismena, kao i rok za žalbu, počinju teći od dana njihovog objavljivanja na oglasnoj tabli. Inspektor može investitoru koji je nepoznat ili nepoznatog boravišta ostaviti pismeni poziv za saslušanje na objektu koji se gradi."

Član 9.

U članu 212. stav 4. briše se.

Član 10.

Član 214. i član 215. brišu se.

Član 11.

U članu 10, članu 31. stav 1, članu 63. stav 1, članu 101, članu 102. st. 1. i 2, članu 167. st. 1, 2. i 3, članu 169, članu 174. stav 1, članu 175. st. 1, 3. i 5, članu 177. stav 1, članu 182. stav 1, članu 210. stav 1. tačka 12, članu 211. st. 1. i 2, članu 214, članu 221. st. 1. i 2, članu 222. stav 1, članu 223. st. 1. i 2, članu 225. stav 1, članu 227. st. 1. i 2, članu 228. st. 1. i 2, članu 229. st. 1. i 2, članu 230. st. 1. i 2, članu 231. st. 1. i 2, članu 232. st. 2. i 3, članu 240. i članu 245. riječi: "organizacija udruženog rada", u različitim padežima zamjenjuju se riječju "preduzeće" u odgovarajućem padežu.

Član 12.

Iza poglavlja IX - KAZNENE ODREDBE dodaje se novi podnaslov: "1. Krivična djela" i novi član 226a. koji glasi:

"Član 226a.

Kaznom zatvora u trajanju od jedne do tri godine kazniće se za krivično djelo odgovorno lice, kao investitor, ako pristupi izgradnji građevine ili vršenju radova bez odobrenja za građenje (član 170. stav 1.).

Za krivično djelo iz stava 1. ovog člana kazniće se građanin kaznom zatvora u trajanju od jedne godine.

Za krivično djelo iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u organu, društveno-političke zajednice ili drugom državnom organu, kada je ta zajednica ili organ investitor, kaznom zatvora u trajanju od jedne do tri godine."

Član 13.

Podnaslov 1. "Privredni prestupi" postaje podnaslov 2.

Član 14.

U članu 227. u stavu 1. u uvodnoj rečenici riječi: "15.000 do 300.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "od 5.000 do 8.300 DEM u dinarskoj protuvrijednosti po srednjem kursu koji utvrđuje i objavljuje Narodna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: prema kursu Narodne banke)".

U stavu 1. tačka 2. briše se.

U stavu 1. u tački 3. riječi u zagradi: "stav 1. člana 191", zamjenjuju se riječima: "tačka 8. stav 1. člana 210".

U stavu 2. riječ "člana", zamjenjuje se riječju "stava", a riječi: "2.000 do 15.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "od 100 do 410 DEM u dinarskoj protuvrijednosti prema kursu narodne banke".

U stavu 3. riječi: "2.000 do 15.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "od 80 do 330 DEM u dinarskoj protuvrijednosti prema kursu Narodne banke".

Član 15.

U članu 228. u stavu 1. u uvodnoj rečenici riječi: "15.000 do 300.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "od 5.000 do 8.000 DEM u dinarskoj protuvrijednosti prema kursu Narodne banke".

U stavu 2. riječi: "2.000 do 15.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "od 100 do 400 DEM u dinarskoj protuvrijednosti prema kursu Narodne banke".

Član 16.

U članu 229. u stavu 1. u uvodnoj rečenici riječi: "15.000 do 300.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "od 5.000 do 8.000 DEM u dinarskoj protuvrijednosti prema kursu Narodne banke".

U stavu 2. i stavu 3. riječi: "2.000 do 15.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "od 100 do 400 DEM u dinarskoj protuvrijednosti prema kursu Narodne banke".

Član 17.

Podnaslov 2. "Prekršaji" postaje podnaslov 3.

Član 18.

U članu 230. u stavu 1. u uvodnoj rečenici riječi: "10.000 do 18.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "od 300 do 1.000 DEM u dinarskoj protuvrijednosti prema kursu Narodne banke".

U st. 2, 3. i 4. riječi: "1.500 do 4.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "od 30 do 200 DEM u dinarskoj protuvrijednosti prema kursu Narodne banke".

U stavu 5. tačka 3. briše se.

Član 19.

U članu 231. u stavu 1. u uvodnoj rečenici riječi: "10.000 do 20.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "od 300 do 900 DEM u dinarskoj protuvrijednosti prema kursu Narodne banke".

U stavu 2. riječi: "2.000 do 5.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "od 30 do 200 DEM u dinarskoj protuvrijednosti prema kursu Narodne banke".

U stavu 3. riječi: "2.000 do 5.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "od 30 do 200 DEM u dinarskoj protuvrijednosti prema kursu Narodne banke".

Član 20.

U članu 232. u stavu 1. u uvodnoj rečenici riječi: "2.000 do 4.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "od 30 do 200 DEM u dinarskoj protuvrijednosti prema kursu Narodne banke".

U stavu 2. riječi: "10.000 do 18.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "od 300 do 1.000 DEM u dinarskoj protuvrijednosti prema kursu Narodne banke".

U stavu 3. riječi: "2.000 do 4.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "od 30 do 200 DEM u dinarskoj protuvrijednosti prema kursu Narodne banke".

Član 21.

U članu 233. u stavu 1. riječi: "2.000 do 5.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "od 30 do 200 DEM u dinarskoj protuvrijednosti prema kursu Narodne banke".

Član 22.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1699/94
15. septembra 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

390

Na osnovu člana 15. Uredbe sa zakonskom snagom o vršenju inostranih poslova ("Službeni list RBiH", broj 18/92), na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 12. septembra 1994. godine, donijelo je

ODLUKU

O POSTAVLJENJU AMBASADORA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE U KRALJEVINI ŠPANIJI

I

Za ambasadora Republike Bosne i Hercegovine u Kraljevini Španiji postavlja se prof. dr MUHAMED NEZIROVIĆ.

II

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-111-638/94
12. septembra 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

391

Na osnovu člana 2. Zakona o pomilovanju ("Službeni list SR BiH", broj 17/77 i "Službeni list RBiH", broj 6/92) i člana 48. Poslovnika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 12. septembra 1994. godine, donijelo je

ODLUKU O POMILOVANJU OSUĐENIH LICA

I

Djelimično se oslobađa kazne zatvora:

1. MIOČ (STJEPANA) PETAR
Oslobađaju se od izvršenja kazne zatvora:
1. KLICO (UZEIRA) MUNIB
2. ČAMPARA (MUJE) ASIM
3. ŽIVKOVIĆ (TIHOMIRA) ŽELJKO
4. MUJKIĆ (SALKE) ALIJA
5. JEŽ (MEHE) ENVER
6. ČAMPARA (MEDŽIDA) MEDINETA

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-248-641/94

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

392

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine i člana 11. Zakona o okružnom vojnom tužilaštvu ("Službeni list RBiH", br. 12/92, 21/92, 23/92, 17/93, 22/93 i 13/94), na prijedlog ministra pravde, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 15. septembra 1994. godine, donijelo je

ODLUKU

O IMENOVANJU OKRUŽNOG VOJNOG TUŽIOCA I ZAMJENIKA OKRUŽNOG VOJNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM VOJNOM TUŽILAŠTVU U SARAJEVU

I

Za okružnog vojnog tužioca u Okružnom vojnom tužilaštvu u Sarajevu, imenovan je MIRSAD STRIKA, dosadašnji sudija okružnog vojnog suda u Zenici.

II

Za zamjenika okružnog vojnog tužioca u Okružnom vojnom tužilaštvu u Sarajevu, imenovan je ALMIR SELIMOVIĆ, sada zaposlen u Štabu Vrhovne komande oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine.

III

Ministarstvo pravde regulisaće status i druga pitanja okružnog vojnog tužioca i zamjenika okružnog vojnog tužioca.

IV

Odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-111-646/94

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

393

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine i člana 20. Zakona o okružnim vojnim sudovima ("Službeni list RBiH", br. 12/92, 21/92, 23/92, 17/93, 22/93 i 13/94), na prijedlog ministra pravde, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 15. septembra 1994. godine, donijelo je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU SUDIJA U OKRUŽNIM VOJNIM SUDOVIMA

I

Razrješava se dužnosti sudije u Okružnom vojnom sudu u Banja Luci ATKO HUSEINBAŠIĆ, zbog teže povrede radne dužnosti.

II

Razrješava se dužnosti sudije u Okružnom vojnom sudu u Zenici MIRSAD STRIKA, radi odlaska na drugu dužnost.

III

Odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-111-645/94

15. septembra 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

394

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine i člana 11. Zakona o okružnom vojnom tužilaštvu ("Službeni list RBiH", br. 12/92, 21/92, 23/92, 22/93 i 13/94), na prijedlog ministra pravde, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 15. septembra 1994. godine, donijelo je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG VOJNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM VOJNOM TUŽILAŠTVU U SARAJEVU

I

Razrješava se dužnosti zamjenika okružnog vojnog tužioca u Okružnom vojnom tužilaštvu u Sarajevu DRAGO CVITANOVIĆ, zbog neobavljanja dužnosti u dužem vremenskom periodu.

II

Odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-111-647/94

15. septembra 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

395

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine i čl. 82. i 90. Zakona o redovnim sudovima ("Službeni list SR BiH", br. 19/86, 25/88 i 33/89) i ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 11/92 i 19/93), Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 15. septembra 1994. godine, donijelo je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA I SUDIJA REDOVNIH SUDOVA

I

Razrješava se dužnosti predsjednika Višeg suda u Mostaru MEHMED ŠATOR, radi odlaska na drugu dužnost.

Razrješava se dužnosti sudije Višeg suda u Mostaru HALIL MAKSUMIĆ, radi odlaska na drugu dužnost.

II

Razrješavaju se dužnosti sudija Višeg suda u Tuzli: SLAVKO MAKSIMOVIĆ, zbog neobavljanja sudijske dužnosti u dužem vremenskom periodu, SVETISLAV KRSMANOVIĆ, na lični zahtjev, radi odlaska u penziju i VEHID ŠEHIĆ, radi odlaska na drugu dužnost.

III

Razrješava se dužnosti predsjednika Osnovnog suda u Velikoj Kladuši DŽULAGA ALIBEGOVIĆ, zbog neobavljanja funkcije u dužem vremenskom periodu.

Razrješavaju se dužnosti sudije Osnovnog suda u Velikoj Kladuši ZLATKO KARAIC, NEDŽAD SARAJLIJA, RAMO SEJFIĆ, GORANGALIĆ, zbog neobavljanja sudijske dužnosti u dužem vremenskom periodu i NERBISA MRŽLIJAK-HODŽIĆ, na lični zahtjev.

IV

Razrješava se dužnosti predsjednika Osnovnog suda u Zavidovićima NERMIN TEŠNJAK, radi odlaska na drugu dužnost.

V

Razrješava se dužnosti sudije Osnovnog suda u Tuzli VLAĐO BATAZOVIĆ, zbog neobavljanja sudijske dužnosti u dužem vremenskom periodu.

VI

Za sudiju Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine izabran je MEHMED ŠATOR.

VII

Za predsjednika Višeg suda u Mostaru izabran je HALIL MAKSUMIĆ.

VIII

Za predsjednika Osnovnog suda II u Sarajevu izabran je SENAD KREHO.

IX

Za sudiju Višeg suda u Zenici izabran je NERMIN TEŠNJAK.

X

Za sudije u Osnovnom sudu u Tuzli izabrani su JASNA SARAJLIĆ i ZLATKO GAFIĆ.

XI

Za sudije u Osnovnom sudu u Travniku izabrani su: ALMA LETIĆ, JASNA BEBA i INDIRA PAŠIĆ - BALIĆ.

XII

Za sudiju u Osnovnom sudu II u Sarajevu izabrana je AMINA ADEMOVIĆ - ZVRKO.

XIII

Odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-111-648/94 Predsjednik
15. septembra 1994. godine Predsjedništva RBiH,
Sarajevo Alija Izetbegović, s. r.

396

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine i člana 27. Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni list SRBiH", br. 19/85, 25/88, 33/88 i 33/89) i "Službeni list RBiH", br. 6/92, 9/92, 21/92 i 19/93), Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 15. septembra 1994. godine, donijelo je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU JAVNIH TUŽIOCA I ZAMJENIKA JAVNOG TUŽIOCA

I

Razrješava se dužnosti zamjenika republičkog javnog tužioca DEJAN KALABA, na lični zahtjev, radi odlaska u penziju.

II

Razrješava se dužnosti osnovnog javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu II u Sarajevu SENAD KREHO, radi odlaska na drugu dužnost.

III

Razrješava se dužnosti osnovnog javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Kladuši VESNA ŠAKANOVIĆ, zbog neobavljanja funkcije u dužem vremenskom periodu.

IV

Odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-111-649/94 Predsjednik
15. septembra 1994. godine Predsjedništva RBiH,
Sarajevo Alija Izetbegović, s. r.

397

Na osnovu člana 52. stav 1. Carinskog zakona ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94) i čl. 33. i 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 13/94), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O KRITERIJIMA ZA CARINSKI KONTIGENT

I

U skladu s ciljevima monetarno-kreditne i ekonomske politike mogu se odobriti carinski kontigenti na uvoz:

- 1) opreme i dijelova za unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje,
- 2) opreme i dijelova za obnovu, izgradnju i modernizaciju PTT saobraćaja;
- 3) opreme i dijelova za obnovu, izgradnju i modernizaciju rudnika uglja i elektroprivrede;
- 4) opreme i rezervnih dijelova za obnovu, izgradnju i modernizaciju drumskog i željezničkog saobraćaja;
- 5) opreme i alata za tu opremu koja se uvozi u skladu sa programima razvoja male privrede;
- 6) robe za programe modernizacije proizvodnje i drugih programa koji se finansiraju iz sredstava republičkog budžeta;
- 7) robe za popunu robnih rezervi;
- 8) gotovih lijekova i drugih preparata za humanu i animalnu medicinu, ortopedskih pomagala i repromaterijala za izradu ortopedskih pomagala kao i medicinske opreme i rezervnih dijelova za medicinsku opremu;
- 9) sirovine i repromaterijala za oživljavanje proizvodnje;

II

Ministar finansija-ministar financija odobrava uvoz robe bez plaćanja carine ili uz sniženu carinsku stopu na temelju prijedloga nadležnog ministarstva.

III

Carinski kontigent odobrava se uz naznaku količine ili vrijednosti robe navedene u kontigentu.

IV

Evidenciju o uvozu roba u okviru carinskih kontigenata, vodi Carinska uprava Bosne i Hercegovine.

V

Ministar finansija-ministar financija obavezan je jedanput mjesečno izvještavati Vladu Republike Bosne i Hercegovine o realizaciji ove odluke.

VI

Ministar finansija će po potrebi donijeti uputstvo za primjenu ove odluke.

VII

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH", a primjenjivat će se do 31. 12. 1994. godine.

V broj 146/94
4. septembra 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Vlade RBiH,
dr Haris Silajdžić, s. r.

398

Na osnovu člana 34. Zakona o Vladi Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 13/94), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN ORGANIZIRANJA I DJELOVANJA SLUŽBE DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA BOSNE I HERCEGOVINE U RATU

1. Daje se saglasnost na Plan organiziranja i djelovanja Službe društvenog knjigovodstva Bosne i Hercegovine u ratu.
2. Ovo rješenje objavit će se u "Službenom listu RBiH".

V broj 143/94
28. augusta 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Vlade RBiH,
dr Haris Silajdžić, s. r.

399

Na osnovu člana 168. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 2/84, 12/87, 25/88 i 27/90 i "Službeni list RBiH", br. 6/92, 23/92 i 13/94), ministar pravde, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNIFORMI I OZNAKAMA ZVANJA PRIPADNIKA STRAŽE U KAZNENO-POPRAVNIM ORGANIZACIJAMA

Član 1.

U Pravilniku o uniformi i oznakama zvanja pripadnika straže u kazneno-popravnim organizacijama ("Službeni list SRBiH", br. 21/85 i 13/90) u članu 36. u tački 2. riječi: "petokraka zvijezda" zamjenjuje se riječju: "ljiljan".

U tač. 3, 3a. i 5. riječi: "dvije petokrake zvijezde" zamjenjuju se riječima: "dva ljiljana".

Na kraju tačke 4. dodaje se tekst koji glasi: "Naramenice sa oznakom zvanja nadzornika straže opšivene su ispuskom zlatno-žute boje širine 2 mm".

U tački 5a. riječi: "dvije petokrake zvijezde" zamjenjuju se riječima: "tri ljiljana", a riječi: "vodoravnoj liniji" zamjenjuju se riječima: "obliku istostranog trougla".

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj 05-24-1413/94
5. septembra 1994. godine
Sarajevo

Ministar pravde
Mato Tadić, s. r.

400

Na osnovu člana 168. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 2/84, 12/87, 25/88 i 27/90 i "Službeni list RBiH", br. 6/92, 23/92 i 13/94), ministar pravde, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENIM LEGITIMACIJAMA PRIPADNIKA STRAŽE U KAZNENO-POPRAVNIM ORGANIZACIJAMA

Član 1.

U Pravilniku o službenim legitimacijama pripadnika straže u kazneno-popravnim organizacijama ("Službeni list SRBiH", br. 7/79 i 4/90) u članu 1. brojevi i riječi: "167. st. 3. i 4." zamjenjuju se brojevima i riječima: "163. st. 3, 4. i 5.".

Član 2.

U članu 7. u stavu 1, članu 8. stav 3, članu 9. stavu 2. članu 11. i članu 12. stavu 2. riječi "Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i upravu (u daljem tekstu: Republički sekretarijat)" u različitim padežima zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo pravde (u daljem tekstu: Ministarstvo)" u odgovarajućem padežu.

Član 3.

Član 10. mijenja se i glasi:

"Službena legitimacija oštampana je na jednodjelnom kartonskom papiru bijele boje, plastificiranom toplom laminacijom.

Kartonski papir ima oblik pravougaonika dimenzije 60x90 mm.

Na prednjoj strani legitimacije u lijevom gornjem uglu nalazi se prostor za fotografiju dimenzije 25x35 mm.

Na desnoj strani odozgo prema dole ispisan je sljedeći tekst: "Republika Bosna i Hercegovina", ispod toga "Ministarstvo pravde", a ispod toga grb Republike Bosne i Hercegovine. Ispod grba ispisan je tekst: "SLUŽBENA LEGITIMACIJA pripadnika straže u kazneno-popravnoj organizaciji".

Ispod sadržine st. 3. i 4. ovog člana, unose se podaci: ime i prezime, serijski broj i registarski broj, datum izdavanja, rok važnosti, M. P. i potpis ovlaštenog lica.

Grb i riječi: "SLUŽBENA LEGITIMACIJA", štampa se u zlatnoj boji, a ostali tekst u plavoj boji.

Na drugoj strani legitimacije ispisan je tekst sljedeće sadržine:

"Ovlaštenja:

Korisnik ove službene legitimacije s njom dokazuje svoju službenu funkciju i u skladu sa Zakonom o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija ("Službeni list SRBiH", br. 2/84, 12/87, 25/88, 27/90 i "Službeni list RBiH", br. 6/92, 23/92 i 13/94) i propisima donesenim na osnovu zakona, ima sljedeća prava i dužnosti:

- nošenje uniforme i oružja;
- čuvanje i sprovođenje pritvorenih, kažnjenih i osuđenih lica;
- ulaska u stan i druge prostorije i vršenje pretresa radi pronalaženja i hvatanja lica objeglog i kazneno-popravne organizacije;
- upotreba sredstva prinude, sredstava veze i saobraćajnih sredstava, upotreba vatrenog oružja, kao i druga prava predviđena zakonom."

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj 05-021-1630/94
5. septembra 1994. godine
Sarajevo

Ministar pravde
Mato Tadić, s. r.

Po izvršenom sravnjivanju sa izvornim tekstom utvrđeno je da se u tekstu Odluke o imenovanju zamjenika ministara u Vladi Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 17/94), potkrala niže navedena greška, te se na osnovu člana 211. Poslovnika Skupštine RBiH - Prečišćeni tekst, daje

ISPRAVKA

ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA MINISTARA U VLADI REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

U tački I podtački 1. treba da stoje riječi: "MUHAMED LEMEŠ za zamjenika ministra odbrane".

Podtačke 1. do 11. postaju podtačke 2. do 12.

S broj 190/94
1. septembra 1994. godine
Sarajevo

Generalni sekretar
Skupštine RBiH,
Avdo Čampara, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 387. stav 1. tačka 2. i člana 72. tačka 3. Poslovnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 18. 8. 1994. godine, donio je

ODLUKU

Poništava se Odluka o dopunama Odluke o ostvarivanju vitalnih javnih gradskih funkcija u ratnim uslovima od 12. maja 1994. godine, koju je donijelo Predsjedništvo Skupštine opštine Zenica ("Službene novine opštine Zenica", broj 2/94).

Ova odluka će se objaviti u "Službenom listu RBiH" i "Službenim novinama opštine Zenica".

Obrazloženje

Prijedlogom Holding "Energoinvest" Energopetrol DD sa p. o. Sarajevo, od 28. 6. 1994. godine, pokrenut je postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti navedene odluke. Predlagač smatra da je Opština Zenica suprotno odredbama člana 73. Zakona o građevinskom zemljištu i člana 21. Zakona o finansiranju opštredruštvenih potreba, za vlasnike i korisnike benzinskih pumpa uvela obavezu plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta u visini od 15% od svake u benzinsku pumpu dopremljene količine nafte i naftinih derivata.

U svom odgovoru Predsjedništvo Skupštine opštine Zenica ističe da se naknada za korištenje građevinskog zemljišta prema članu 73. Zakona o građevinskom zemljištu utvrđuje u novcu, ali da je Opština tako postupila da bi mogla obezbijediti gorivo za obavljanje vitalnih gradskih funkcija.

Članom 1. osporene Odluke o dopunama Odluke o ostvarivanju vitalnih javnih gradskih funkcija u ratnim uslovima, za finansiranje ovih funkcija kao novi izvor sredstava utvrđena je naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta na kome je izgrađena benzinska pumpa za promet nafte i naftinih derivata na malo u visini od 15% od svake dopremljene količine nafte i naftinih derivata.

Prema Ustavu Republike Bosne i Hercegovine, renta koja nastaje na zemljištu ulaganjem društvenih sredstava u svrhu njegovog korištenja za građevinske, komunalne ili privredne svrhe u naseljima pripada opštini. Renta se utvrđuje, zahvaća i usmjerava odlukom skupštine opštine, u skladu sa zakonom (član 91. st. 1. i 2.).

Zakonom o građevinskom zemljištu ("Službeni list SRBiH", br. 34/86, 1/90 i "Službeni list RBiH", broj 3/93) propisano je da se naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta utvrđuje prema osnovama i mjerilima propisanim ovim zakonom i odlukom skupštine opštine (član 67. stav 1.). Osnovi i mjerila za određivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje, naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, moraju biti razgraničeni i međusobno usklađeni (član 67. stav 2.). Kao osnovica za izračunavanje visine rente, služi prosječna konačna građevinska cijena iz prethodne godine m² korisne stambene površine u društvenoj svojini na području opštine. Prosječnu konačnu građevinsku cijenu utvrđuje odlukom skupština opštine svake godine, a najkasnije do 31. marta za tekuću godinu (član 68b. stav 1.). Odlukom skupštine opštine kojom se uvodi obaveza plaćanja naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta (renta) određuju se osnovi i mjerila na osnovu kojih se utvrđuje naknada u zavisnosti od pogodnosti koje određeno zemljište pruža korisniku: obima i stepena izgrađenosti i uređenja zemljišta u naselju, opremljenosti zemljišta komunalnim građevinama i instalacijama, saobraćajne povezanosti, vrste i kapaciteta objekata za svakodnevno i periodično snabdijevanje, stepena pokrivenosti naselja objektima za zdravstvo, obrazovanje i kulturu i prirodnih uslova korištenja zemljišta (član 73. stav 1.). Naknada za korištenje gradskog građevinskog zem-

ljišta određuje se u skladu sa odlukom iz prethodnog člana prema jedinici površine zemljišta (m²), odnosno prema jedinici izgrađene korisne površine za stambeni, poslovni ili sličan prostor (član 74.).

Zakonom o primjeni Zakona o finansiranju opštih društvenih potreba ("Službeni list RBiH", br. 11/92, 3/93, 8/93, 19/93, 27/93 i 13/94) je propisano da se Zakon o finansiranju opštih društvenih potreba ("Službeni list SRBiH", br. 33/90 i 38/91) primjenjuje za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti, ukoliko tim zakonom ili drugim ratnim propisima nije drugačije propisano (član 1.). Republika može za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja utvrditi nove izvore prihoda i ukinuti postojeće, mijenjati odnosno povećavati, snižavati i ukidati stope poreza, utvrđivati olakšice i oslobodjenje pojedinih obveznika i utvrđivati uslove i način korištenja sredstava koja služe za finansiranje opštih društvenih potreba za vrijeme neposredne ratne opasnosti i za vrijeme ratnog stanja (član 20.). Društveno-politička zajednica može propisati da se porezi iz ličnih dohodaka i iz prihoda građana djelimično ili u cjelini plaćaju u naturi (član 21. stav 2.).

Prema navedenim odredbama zakona naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta može se utvrditi samo u novčanom iznosu na bazi prosječne konačne građevinske cijene m² korisne stambene površine u društvenoj svojini na području opštine. Osnovi i mjerila za utvrđivanje ove naknade moraju biti razrađeni i međusobno usklađeni.

Ovlaštenje za donošenje osporene odluke nije se moglo izvesti iz odredbi člana 20. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni list RBiH", br. 4/92, 21/92 i 13/94) na koju se donosilac akta pozvao u preambuli Odluke, jer predlagač nema status javnog preduzeća, čiji je osnivač opština, niti je takva mjera predviđena ovom odredbom kojom su propisane mjere koje osnivač može preduzeti radi obezbjeđivanja uslova za nesmetano funkcionisanje rada javnih preduzeća.

Zbog navedenog, po ocjeni Ustavnog suda, osporena odluka nije u saglasnosti sa zakonom.

Odluka U broj 20/94 Prava i dužnosti predsjednika
18. avgusta 1994. godine Ustavnog suda BiH vrši sudija,
Sarajevo prof. dr Ismet Dautbašić, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 387. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Bosne i Hercegovine i člana 72. tačka 3. Poslovnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 1. 9. 1994. godine, donio je

ODLUKU

Ukida se Odluka o utvrđivanju izvornih prihoda budžeta (proračuna) Okruga Tuzla za 1993. godinu, koju je donijela Skupština Okruga Tuzla 28. 4. 1994. godine ("Službeni glasnik okruga Tuzla", broj 3/94).

Ova odluka će se objaviti u "Službenom listu RBiH" i "Službenom glasniku okruga Tuzla".

Obrazloženje

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, rješenjem od 9. 6. 1994. godine, pokrenuo je postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti navedene odluke kojom su, između ostalog, utvrđene vrste poreza i drugih dažbina koje predstavljaju izvorne prihode Okruga Tuzla. Kao izvorni prihodi utvrđeni su osnovni porez na promet proizvoda i usluga, porezi na promet određenih proizvoda, poseban republički porez na promet proizvoda i usluga, porez na dohodak (dobit) preduzeća, carine, administrativne takse Okruga Tuzla i poseban ratni porez na promet proizvoda i usluga (član 1.). Filijali SDK Tuzla naloženo je da otvori tzv. prelazne račune (član 3.) i određen je "ključ" za praznjenje tih računa sa procentom od 50% do 100% u korist budžeta Okruga Tuzla, u odnosu na budžet opštine na čijoj je teritoriji obračunat i uplaćen odgovarajući porez, odnosno druga dažbina (član 4.).

Prema Ustavu Republike Bosne i Hercegovine, Republika preko republičkih organa, između ostalog, uređuje sistem finansiranja društveno-političkih zajednica, poreski sistem, odlučuje o obimu i načinu finansiranja opštih i drugih društvenih potreba u Republici (član 304. stav 1. tačka 8.), a sistem, izvori i vrste poreza, taksa i ostalih dažbina uređuju se zakonom (član 292.).

Zakonom o obrazovanju i radu okruga ("Službeni list RBiH", br. 12/92, 14/92, 18/92, 21/92, 22/93 i 13/94) propisano je da okruzi obezbjeđuju društveno organizovanje i povezivanje građana, preduzeća i drugih pravnih lica radi ostvarivanja poslova i zadatka od značaja za organizovanje i pripremanje građana za oružanu borbu, zadovoljavanje osnovnih i drugih materijalnih potreba oružanih snaga i stanovništva (član 3.). Organi okruga obavljaju poslove i zadatke iz okvira prava i dužnosti okruga koji su ovim zakonom i drugim propisima stavljeni u djelokrug okruga, a okružni organi su ovlašteni da u oblastima koje se uređuju republičkim propisima, u okviru svojih prava i dužnosti mogu, ako interesi odbrane i zaštite i hitnost uređivanja određenih pitanja to zahtijevaju, svojim propisima uređivati ta pitanja i odnose od neposrednog interesa za okrug, ukoliko te propise blagovremeno ne mogu donijeti nadležni republički organi (član 4.). Sredstva za rad okružnih organa obezbjeđuju se u republičkom budžetu (član 5.).

Zakonom o primjeni Zakona o finansiranju opštih društvenih potreba ("Službeni list RBiH", br. 11/92, 3/93, 8/93, 19/93, 27/93 i 13/94) propisano je da se taj zakon primjenjuje za vrijeme neposredne ratne opasnosti i za vrijeme ratnog stanja ukoliko ovim zakonom ili drugim ratnim propisima nije drugačije propisano (član 2. tačka 1.). Finansiranje određenih potreba koje se finansiraju putem ratnog budžeta Republike može se vršiti i putem ratnog budžeta okruga (član 3. stav 2.). U ratnom budžetu Republike obezbjeđuju se sredstva za finansiranje rada okružnih organa (član 4a.). Dopunska sredstva okruzima raspoređuju se odlukom o ratnom budžetu Republike (član 8. stav 3.), a izvori sredstava ratnog budžeta za finansiranje opštih društvenih potreba u društveno-političkoj zajednici koji važe u miru, primjenjivaće se i u ratu, ako ovim zakonom nije drugačije određeno (član 19.). Republika može za potrebe koje se izvršavaju putem ratnog budžeta okruga ustupiti okrugu izvorne prihode do nivoa ostvarivanja izvornih prihoda na području okruga (član 19a.). Ukupan obim ratnog budžeta okruga utvrđuje se na osnovu iznosa sredstava u okružnim utvrđenih u budžetu Republike (član 29. stav 2.).

Preuzetim Zakonom o finansiranju opštih društvenih potreba utvrđeni su samo izvorni prihodi za Republiku i opštine.

Iz navedenog proizilazi da je Republika ovlaštena da uređuje sistem finansiranja društveno-političkih zajednica, te da se zakonom utvrđuju izvori i vrste poreza, taksa i ostalih dažbina. Ovo ovlaštenje Republika je iskoristila donošenjem odgovarajućih zakona kojima je propisano da se sredstva za rad Okruga obezbjeđuju u ratnom budžetu Republike.

Zbog toga po ocjeni Ustavnog suda, Odluka Skupštine Okruga Tuzla kojom su utvrđeni izvorni prihodi Okruga Tuzla, nije u saglasnosti sa ustavom i zakonom.

Odluka U broj 6/94 Prava i dužnosti predsjednika
1. septembra 1994. godine Ustavnog suda BiH vrši sudija,
Sarajevo prof. dr Ismet Dautbašić, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 387. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Bosne i Hercegovine i člana 72. tačka 3. Poslovnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 18. 8. 1994. godine, donio je

ODLUKU

Ukida se Odluka o tarifama republičkih i okružnih administrativnih taksa i takse za rad republičkih i okružnih organa uprave ("Službeni glasnik okruga Tuzla", broj 3/93), koju je donijela Skupština okruga Tuzla.

Ova odluka objavit će se u "Službenom listu RBiH" i u "Službenom glasniku okruga Tuzla".

Obrazloženje

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, rješenjem od 12. 5. 1994. godine, pokrenuo je postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti navedene odluke kojom su propisane tarife republičkih taksa i taksa na spise i radnje okružnih organa uprave kod rješavanja u upravnim stvarima, kao i visina taksa i to izražena u DEM i USA dolarima, te da će se za navedene takse plaćati dinarska protuvrijednost stranih valuta utvrđena na dan uplate, s tim da se kurs valute utvrđuje svakog ponedjeljka prema zvaničnom kursu Tuzlanske banke DD Tuzla.

Prema Ustavu Republike Bosne i Hercegovine Republika preko republičkih organa, u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih Ustavom, pored ostalog, uređuje poreski sistem, sistem taksa i drugih dažbina (član 304. stav 1. tačka 8.), a izvori i vrste poreza, taksa i drugih dažbina uređuju se zakonom (član 296.).

Na osnovu navedenih ustavnih odredaba doneseni su Zakon o administrativnim taksama ("Službeni list RBiH", br. 24/92 i 13/94) i Zakon o tarifi republičkih administrativnih taksa ("Službeni list RBiH", br. 24/92, 6/93 i 13/94).

Prema odredbama Zakona o administrativnim taksama administrativne takse plaćaju se za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge predmete i radnje kod organa uprave i drugih pravnih lica kojima je povjereno da rješavaju u upravnim stvarima u određenim pravima i obavezama (član 1.), a spisi i radnje za koje se plaća taksa, kao i visina takse utvrđuju se taksom tarifom, s tim da se tarifa republičkih administrativnih taksa propisuje zakonom, a tarife opštinskih administrativnih taksa odlukom skupštine opštine (član 2.), te da se za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti administrativne takse plaćaju isključivo u gotovom novcu (član 33.).

Zakonom o tarifi republičkih administrativnih taksa propisana je tarifa republičkih administrativnih taksa koje se plaćaju na spise i radnje kod ministarstva i drugih republičkih organa uprave i upravnih organizacija i drugih pravnih lica kojima je na nivou Republike propisano da rješavaju u upravnim stvarima (član 1.), a odredbe ovog zakona odnose se i na spise i radnje okružnih organa uprave kad rješavaju u upravnim stvarima (član 6.). Ovim zakonom takse za rad republičkih organa uprave u Republici iskazane su u dinarima i u SAD dolarima, a plaćaju se u dinarima, s tim što iznos takse iskazane u stranoj valuti služi kao osnovica za obračun u dinarima po kursu koji vrijedi na dan plaćanja takse (član 3.).

Devizni kurs, prema Zakonu o deviznom poslovanju ("Službeni list RBiH", br. 10/94 i 13/94), za vrijeme ratnog stanja i u slučaju neposredne ratne opasnosti utvrđuje Narodna banka Bosne i Hercegovine (član 59.).

Kako je prema navedenim ustavnim odredbama Republika ovlaštena da uređuje sistem taksa, što je učinjeno donošenjem odgovarajućih zakona, po ocjeni Ustavnog suda Odluka Skupštine okruga Tuzla kojom su propisane tarife republičkih administrativnih taksa i taksa na spise i radnje okružnih organa uprave kad rješavaju u upravnim stvarima, kao i visina taksa, nije u saglasnosti sa ustavom i zakonom.

Odluka U broj 8/94 Prava i dužnosti predsjednika
18. augusta 1994. godine Ustavnog suda BiH vrši sudija,
Sarajevo prof. dr Ismet Dautbašić, s. r.

Državni zavod za statistiku

Na osnovu člana 85. tač. 1. do 11. Uredbe sa zakonskom snagom o računovodstvu ("Službeni list RBiH", broj 2/92), Državni zavod za statistiku, utvrđuje

KOEFICIJENTE

RASTA CIJENA I KOEFICIJENTE RASTA TROŠKOVA ŽIVOTA U RBiH U AVGUSTU/KOLOVOZU 1994.

1. Mjesečni koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu avgustu/kolovozu 1994. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,046.
2. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda od početka godine do kraja avgusta/kolovoza je 3,850.
3. Koeficijent prosječnog mjesečnog rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda od početka godine do kraja avgusta/kolovoza je 1,950.
4. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu avgustu/kolovozu 1994. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 22,740.
5. Mjesečni koeficijent rasta cijena na malo u mjesecu avgustu/kolovozu ove godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,234.
6. Koeficijent rasta cijena na malo od početka godine do kraja avgusta/kolovoza je 2,810.
7. Koeficijent prosječnog mjesečnog rasta cijena na malo od početka godine do kraja avgusta/kolovoza je 1,210.
8. Koeficijent rasta cijena na malo u avgustu/kolovozu 1994. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 18,570.
9. Koeficijent rasta prosječnih troškova života u avgustu/kolovozu 1994. godine u odnosu na prosjek prethodne godine je 5,560.

Broj 139
9. septembra 1994. godine
Sarajevo

Direktor
dr Hasan Zolić, s. r.

SAOPŠTENJE - SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ PLATI ZA JULI/SRPANJ 1994. GODINE

1. Prosječna plata po radniku u Republici Bosni i Hercegovini za mjesec juli/srpanj 1994. godine iznosi 358 BHD. U odnosu na prethodni mjesec indeks je 116,6.
2. Prosječna plata po radniku u privredi Republike Bosne i Hercegovine za mjesec juli/srpanj 1994. godine iznosi 350 BHD. U odnosu na prethodni mjesec indeks je 148,9.
3. Prosječna plata po radniku u vanprivredi Republike Bosne i Hercegovine za mjesec juli/srpanj 1994. godine iznosi 403 BHD. U odnosu na prethodni mjesec indeks je 64,9.
4. Prosječna plata po radniku u Republici Bosni i Hercegovini za period maj/svibanj - juli/srpanj 1994. godine iznosi 276 BHD, u odnosu na prethodni period indeks je 115,4. U istom periodu prošle godine prosječna plata iznosila je 49 BHD.
5. Prosječna plata po radniku u privredi Republike Bosne i Hercegovine za period maj/svibanj - juli/srpanj 1994. godine iznosi 242 BHD, u odnosu na prethodni period indeks je 118,6. U istom periodu prošle godine prosječna plata iznosila je 59 BHD.
6. Prosječna plata po radniku u vanprivredi Republike Bosne i Hercegovine za period maj/svibanj - juli/srpanj 1994. godine iznosi 437 BHD, u odnosu na prethodni period indeks je 108,1. U istom periodu prošle godine prosječna plata je iznosila 37 BHD.

Broj 141
12. septembra 1994. godine
Sarajevo

Direktor
dr Hasan Zolić, s. r.

Narodna banka Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 46. Zakona o bankama ("Službeni list RBiH", br. 10/94 i 13/94) i članova 59. stav 5. i 82. stav 1. pod a)/19. Zakona o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službe-

ni list RBiH", br. 1/93 i 13/94), guverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O FORMIRANJU REZERV BANKE PRI OSNIVANJU BANKE

1. Osnivači banke i druge depozitne organizacije (u daljem tekstu: Banka), u smislu člana 46. Zakona o bankama, su dužni da pri osnivanju banke formiraju rezerve banke, s tim da ukupan iznos novčanih ulaganja u rezerve banke ne može biti manji od 10% uloženi novčanih sredstava u dionički kapital banke.

2. Rezerve banke iz tačke 1. ove odluke se formiraju iz uplata osnivača odnosno iz razlike nominalne vrijednosti i prodajne cijene dionica odnosno uloga.

3. Iznos novčanih sredstava iz tačke 1. ove odluke domaća pravna i fizička lica uplaćuju u sredstvima plaćanja koja glase na dinar ili u stranim sredstvima plaćanja, a strana pravna i fizička lica u stranim sredstvima plaćanja.

4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

G broj 47/94

16. avgusta 1994. godine
Sarajevo

Guverner
Narodne banke BiH,
Kasim Omićević, s. r.

Na osnovu čl. 80. i 82. stav 1. pod a)/16. Zakona o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", br. 1/93 i 13/94) i čl. 13 i 70, st. 1. i 71. Statuta Narodne banke Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 27/93), guverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

1. Odluka o uslovima i načinu davanja kredita iz sredstava primarne emisije Republici Bosni i Hercegovini na osnovu definitivne prodaje deponovane devizne štednje građana i efektivno prodatih deviza građana ("Službeni list RBiH" - Prečišćeni tekst, broj 25/93) stavlja se van snage.

2. Svi započeti postupci za davanje kredita iz sredstava primarne emisije Republici Bosni i Hercegovini na osnovu definitivne prodaje deponovane devizne štednje građana i efektivno prodatih deviza građana na osnovu Odluke iz tačke 1. ove odluke obustavljaju se.

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

G broj 49/94

18. avgusta 1994. godine
Sarajevo

Guverner
Narodne banke BiH,
Kasim Omićević, s. r.

Na osnovu čl. 20. i 82. stav 1. pod a)/13. Zakona o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", br. 1/93 i 13/94), guverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O MINIMALNIM OPŠTIM USLOVIMA KREDITNE SPOSOBNOSTI BANAKA I DRUGIH DEPOZITNIH ORGANIZACIJA

1. Ovom odlukom utvrđuju se minimalni opšti uslovi kreditne sposobnosti koje je banka i druga depozitna organizacija (u daljem tekstu: Banka) dužna da ispunjava radi održavanja likvidnosti:

1) da radi održavanja likvidnosti u plaćanju prema inostranstvu drži određeni iznos u devizama ili likvidnim deviznim plasmanima na računu u inostranstvu;

2) da u roku izmiruje obaveze po uzetim kreditima i po izdatim avalima, garancijama, supergarancijama i vrijednosnim papirima;

Plaćanja u korist računa stranih lica po nalogima lica iz stava 1. ove tačke vrše se u skladu sa propisima koji se primjenjuju za uvoz i plaćanje robe i izvršenih usluga.

Na naplate sa računa stranih lica koje se ostvare izvozom robe i izvršenih usluga primjenjuju se propisi po kojima se vrši naplata iz inostranstva.

7. Narodna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Narodna banka) može dati odobrenje stranom pravnom licu da izvrši polog efektivnog stranog novca na svoj devizni račun kod banke.

Odobrenje iz stava 1. ove tačke se izdaje na osnovu obrazloženog zahtjeva banke i priloženih isprava. Narodna banka može u odobrenju usloviti da strano pravno lice deponuje devize kod banke na određeni rok.

Strana pravna lica mogu polagati efektivni strani novac na svoje devizne račune kod banaka do 10.000 USA dolara mjesečno bez odobrenja Narodne banke.

Diplomatsko-konzularna predstavništva u Republici mogu polagati efektivni strani novac na svoje devizne račune bez odobrenja Narodne banke.

8. Banke mogu od stranih lica primati sredstva u depozit. Sredstva na računima kod banaka mogu biti sa namjenom i bez namjene. Sredstva bez namjene mogu biti po videnju.

9. Strana pravna lica sredstvima na deviznim računima kod banaka slobodno raspolazu i mogu ih prodati banci, koristiti za dinarska plaćanja u zemlji, za devizna plaćanja u zemlji, u skladu sa propisima, za transfer u inostranstvo i za plaćanja u inostranstvu.

10. Strana fizička lica slobodno raspolazu sa devizama na svojim računima kod banaka.

11. Banka može sa računa stranih lica izvršiti isplatu i u efektivnom stranom novcu vlasnicima računa.

12. Banke koje vode devizne račune stranih lica obavezne su dostavljati Narodnoj banci izvještaje o stanju i prometu na tim računima.

Za račune stranih pravnih lica banke dostavljaju dekadne izvještaje prema Uputstvu o jedinstvenom vršenju platnog prometa sa inostranstvom, načinu i rokovima dostavljanja izvještaja i podataka o platnom prometu sa inostranstvom.

Za račune stranih fizičkih lica banke su dužne dostavljati Narodnoj banci tromjesečne izvještaje do 10. u narednom mjesecu za prethodno tromjesečje.

Izvještaji iz stava 3. ove tačke se dostavljaju na obrascu (Prilog 1.) koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni dio.

13. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

G broj 51/94

Guverner

1. septembra 1994. godine
Sarajevo

Narodne banke BiH,
Kasim Omičević, s. r.

BANKA

Matični broj

Prilog 1.

IZVJEŠTAJ

o stanju i prometu na deviznim računima i deviznim
štednim ulozima stranih fizičkih lica za period
od _____ do _____

u originalnoj valuti

Vrsta deviznog štednog uloga	Broj štediša	Stanje na početku izvještajnog perioda na dan _____	Promet Uplate Isplate	Stanje na kraju izvještajnog perioda
---------------------------------------	-----------------	---	-----------------------------	---

- Devizni računi po videnju
- Oročeni devizni računi

Na osnovu člana 27. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni list RBiH", br. 10/94 i 13/94) i člana 82. stav 1. pod a)/1 i 19. Zakona o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", br. 1/93 i 13/94), guverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O USLOVIMA I ROKOVIMA POD KOJIMA SE MOŽE ODOBRITI PRODUŽENJE ROKA NAPLATE IZVEZENE ROBE I IZVRŠENIH USLUGA

1. Narodna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Narodna banka) može domaćem licu odobriti da izvezenu robu i izvršene usluge naplati u roku dužem od 90 dana, odnosno dužem od roka propisanog ugovorom o kreditu.

2. Narodna banka može domaćem licu na njegov zahtjev jednokratno odobriti produženje roka naplate izvezene robe i izvršenih usluga do 60 dana, u sljedećim slučajevima:

a) ako je poslije izvršenog izvoza robe i izvršenih usluga u zemlji kupca nastalo ratno stanje, državni udar, elementarne nepogode (zemljotres, poplava, požar), štrajk ili drugi slučaj više sile, što se dokazuje potvrdom diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), potvrdom predstavništva Privredne komore Republike ili nadležnog državnog organa odnosno drugog nadležnog organa u odnosnoj zemlji o nastanku tih okolnosti. Tom potvrdom dokazuje se da su pomenute okolnosti onemogućile blagovremeno plaćanje;

b) ako je roba nestala ili je oštećena na putu, pa je zbog toga podnesen zahtjev za naknadu štete u Republici ili u inostranstvu, što se dokazuje potvrdom o prijavi štete osiguravajućoj organizaciji;

c) ako postoji neslaganje između kupca i prodavca u vezi sa utvrđivanjem konačne cijene robe zbog toga što je ugovorom predviđena privremena cijena robe (kotacija uz analizu uzoraka i dr.) odnosno ako postoji neslaganje između izvršioca i korisnika usluga prevoza u konačnoj cijeni usluge prevoza (zbog količine i dr.), što se dokazuje odgovarajućim dokumentom (izvod iz ugovora, profaktura, prevozni dokument i sl.);

d) ako je kupac stavio primjedbu na kvalitet i kvantitet isporučene robe što se dokazuje zapisnikom stranog kupca ili drugim odgovarajućim dokumentom;

e) ako je prodavac izvezenu robu usmjerio na drugog kupca zbog toga što je kupac postao insolventan, što je nad kupcem otvoren stečajni postupak ili što je kupac odbio da primi robu, što se dokazuje dokumentom nadležnih organa zemlje kupca da je nastupio neki od navedenih razloga ili zapisnikom stranog kupca;

f) ako je strani kupac robe odnosno izvršenih usluga poslao dokument o izvršenoj uplati u inostranoj banci ili je poslao ček na naplatu, što se dokazuje odgovarajućim dokumentom domaće ili strane banke;

g) ako po isplati štete po osnovu osiguranja i reosiguranja strana osiguravajuća organizacija traži dodatnu dokumentaciju u pogledu postavljenog zahtjeva za isplatu osiguranja, što se dokazuje zahtjevom strane osiguravajuće organizacije;

h) ako se izvoze papir, karton, elektromotori, motorna vozila, rezervni dijelovi za motorna vozila, finalni proizvodi od drveta, što se dokazuje izvoznom carinskom deklaracijom;

i) ako je u pitanju naplata aerodromskih usluga, kontrole letenja i usluga u pomorskom i riječnom saobraćaju, što se dokazuje fakturom odnosno drugim dokumentom;

j) ako je riječ o izvozu turističkih usluga manjih vrijednosti, a inostrana agencija plaća zbirno.

3. Narodna banka može domaćem licu jednokratno odobriti produženje roka naplate do izvršenja odluke odnosno presude po pokrenutom postupku prinudnog poravnjenja stranog lica, stečajnom postupku, arbitražnom sporu, ili sporu pred na-

dležnim sudom što se dokazuje potvrdom diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva Republike, potvrdom predstavništva Privredne komore Republike ili nadležnog državnog organa odnosno drugog nadležnog organa u odnosnoj zemlji da je pokrenut postupak prinudnog poravnjanja odnosno stečajni postupak - potvrdom suda pred kojim se vodi spor, odnosno primjerkom tužbe sa dokazima da se spor vodi.

Domaće lice je dužno da u pisanoj formi obavijesti Narodnu banku o završetku pokrenutog postupka prinudnog poravnjanja stranog lica, stečajnog postupka, arbitražnog spora ili spora pred nadležnim sudom.

4. Narodna banka može domaćem licu odobriti produženje roka propisanog ugovorom o kreditu do 30 dana, ako je dužnik u roku iz ugovora o kreditu uplatio iznos dospjele rate stranoj banci preko koje se vrši otplata kredita, a strana banka nije blagovremeno izvršila obavezu plaćanja plaćanja povjerioca, odnosno povjeriocu po kreditu.

5. Ako međunarodnim ugovorom Republika prihvati reprogramiranje dugova određene zemlje rok od 90 dana produžava se do roka propisanog ugovorom o reprogramiranju.

O zaključenim međudržavnim ugovorima iz stava 1. ove tačke, Narodnu banku obavještava nadležni republički organ.

6. Narodna banka može jednokratno produžiti rok naplate izvezenih robe i izvršenih usluga do 30 dana, ako je u pitanju naplata po osnovu:

- a) izvršenih usluga koje ne prelaze iznos od DEM 300, izražen u dinarima;
- b) zastupničke, agentske i dilerske provizije koje ne prelaze iznos od DEM 150, izražen u dinarima;
- c) izvoza uzoraka koji se naplaćuju, a čija vrijednost ne prelazi iznos od DEM 150, izražen u dinarima;
- d) izvoza filatelističkih maraka fizičkim licima koje se šalju u inostranstvo kao pismonosne pošiljke čija vrijednost ne prelazi iznos od DEM 50, izražen u dinarima;

Produženje rokova naplate iz stava 1. ove tačke ne može se odobriti ako navedeni iznosi predstavljaju dijelove nenaplaćenih potraživanja.

7. Ako su zaključenim ugovorom o izvozu opreme ili izvozu opreme sa uslugom montaže ili ugovorom o izvođenju investicionih radova u inostranstvu ugovoreni i garantni rokovi i depoziti kao pokriće za ispravnost isporučene opreme, naplata garantnog depozita može se produžiti do roka koji je propisan ugovorom sa inostranim kupcem, ali ne duže od godinu dana, što se dokazuje izvodom iz ugovora o izvozu opreme, odnosno izvođenju investicionih radova u inostranstvu.

Ako se u okviru zaključenog ugovora o izvođenju investicionih radova u inostranstvu izvozi oprema i materijal koji se ugrađuje u objekte u inostranstvu, Narodna banka može rokove iz člana 27. Zakona o deviznom poslovanju produžiti do roka ovjere privremene situacije od stranog naručioca koji plaća tu opremu i materijal, što se dokazuje ovjerenom privremenom situacijom.

8. Naplatu po poslovima dugoročne proizvodne kooperacije sa inostranstvom po kojima je ugovoreno naplaćivanje i plaćanje preko kontokorentnog računa, domaća lica mogu bez odobrenja za produženje rokova naplate vršiti do rokova određenih dokumentom Narodne banke kojim je utvrđena visina dugovanja, odnosno potraživanja na kontokorentnom računu.

9. Ako je od izvršenog carinjenja do izlaska robe preko granice protekao rok duži od sedam dana, Narodna banka može rok od 90 dana produžiti za onoliko koliko je rok izvršenog carinjenja do izlaska robe preko granice duži od sedam dana.

10. Naplatu po poslovima međunarodnog željezničkog i međunarodnog pomorskog saobraćaja, pošta, telegrafa i telefona, aerotransporta i radija i televizije, sa stranim poštanskim, telegrafskim i telefonskim upravama i radiodifuznim organizacijama (po obračunima korištenja tonskih i video linija), domaća pravna lica mogu vršiti do rokova predviđenih

međunarodnim ugovorima, konvencijama i pravilnicima, ali ne duže od godinu dana.

11. Naplatu izvoza knjiga, časopisa, novina, i drugih publikacija, domaća lica mogu, bez posebnog odobrenja vršiti do osam mjeseci za naplatu izvoza u zemlje Evrope i do dvanaest mjeseci za naplatu izvoza u ostale zemlje.

12. Domaće lice podnosi Narodnoj banci zahtjev sa obrazloženjem za produženje roka naplate izvezenih robe i izvršenih usluga iz člana 27. Zakona o deviznom poslovanju prije isteka roka od 90 dana, odnosno prije isteka ugovorenog roka za naplatu kredita ili kreditne rate, sa propisanom dokumentacijom.

13. U prilogu odluke dat je obrazac Zahtjeva za produženje roka naplate izvezenih robe i izvršenih usluga, koji čini sastavni dio ove odluke.

14. Podnošenje zahtjeva iz tačke 13. ove odluke i donošenje rješenja o produženju roka naplate izvezenih robe i izvršenih usluga vrši se u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku i odredbama ove odluke.

15. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

G broj 52/94

1. septembra 1994. godine
Sarajevo

Guverner

Narodne banke BiH,
Kasim Omićević, s. r.

1. IZVOZNIK _____
2. MATIČNI BROJ IZVOZNIKA _____
3. DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA _____

ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ROKA NAPLATE IZVEZENE ROBE I IZVRŠENIH USLUGA

Na osnovu člana 27. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni list RBiH", br. 10/94 i 13/94) tražimo produženje roka naplate za slijedeće:

1. a) Broj i datum spoljnotrgovinskog ugovora iz evidencije _____ od _____
 - b) Faktura ili privremena odnosno konačna situacija _____ od _____
 - c) Registarski broj i datum prijave o odobrenom kreditnom poslu _____ od _____
 - d) Oblik izvoznog posla _____ od _____
 - e) Naziv inostranog kupca-zemlja kupca _____
-
- f) Vrsta robe - usluge _____
 - g) Proizvođač-izvršilac usluge _____
2. a) Izvozna carinska deklaracija, broj carinske ispostave _____ od _____
 - b) Ugovorena valuta naplate _____
 - c) Vrijednost ICD, fakture ili privremene situacije u zemlji _____ od _____
- naplaćena vrijednost u valuti _____
- nenaplaćena vrijednost u valuti _____

- kreditna rata u valuti _____
- Ugovoreni način naplate _____
3. Ugovoreni rok naplate _____
4. a) Datum dospijeca naplate _____
- b) Datum do koga se traži produženje naplate _____
5. Osnov za produženje roka tač. iz Odluke _____
6. Dokumentacija za dokaz navedenih razloga _____
- Datum _____ MP _____ Potpis ovlaštenog lica _____
7. Popunjavanje Narodna banka _____
1. Datum rješavanja zahtjeva _____
2. Zahtjev je odobren po osnovu tač. Odluke _____ iznos u valuti _____
3. Zahtjev je odbijen po osnovu tač. Odluke _____ iznos u valuti _____
4. Zahtjev je odbačen po tač. Odluke _____ iznos u valuti _____

ČLANOVI KOMISIJE

1. _____
2. _____
3. _____

Na osnovu člana 47. Zakona o poslovanju ("Službeni list RBiH", br. 10/94 i 13/94) i člana 82. stav 1. pod a)/1 i 19. Zakona o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", br. 1/93 i 13/94), guverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU .

O OBAVEZNOM PRIJAVLJIVANJU PLAĆANJA
PREMA INOSTRANSTVU

1. Sva plaćanja prema inostranstvu banka je dužna da unaprijed prijavljuje Narodnoj banci Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Narodna banka).
2. Plaćanja iz tačke 1. ove odluke se prijavljuje na obrascima naloga za plaćanje br. 1450 i 1451 uz koje se dostavlja ugovor, faktura i druga dokumentacija iz kojih se može utvrditi osnov plaćanja, obaveza plaćanja i prioritet u plaćanju prema inostranstvu.
3. Plaćanje prema inostranstvu iz tačke 1. ove odluke banka može izvršiti samo na osnovu naloga ovjerenog od Narodne banke.
4. Narodna banka će ovjeriti nalog za plaćanje prema inostranstvu ukoliko se vrši plaćanje:
- 1) za potrebe odbrane, preživljavanja stanovništva i podsticanje oživljavanja privrede, prvenstveno uvozom hrane i re-

produkcioni materijala, energenata i rezervnih dijelova za potrebe poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i farmaceutske industrije, te industrije kože, obuće tekstila i građevinskog materijala, proizvodnje uglja i funkcionisanja javnog saobraćaja;

2) lijekova, protetičkih i drugih sanitetskih materijala i instrumenata;

3) nafte, naftnih derivata i plina uz odluku nadležnog državnog organa o uvozu ovih roba;

4) konvencijskih obaveza uz obračun troškova odgovarajuće međunarodne organizacije;

5) dnevnica i drugih troškova za najneophodnija putovanja uz odluku nadležnog organa o putovanju u inostranstvo;

6) uvoza sirovina i reprodukcioni materijala za proizvodnju roba za izvoz, uz ugovor o izvozu robe;

7) troškova predstavništava, preduzeća i poslovnih jedinica osnovanih u inostranstvu, uz registraciju i obračun troškova;

8) ostalih roba i usluga, izuzetno po posebnom odobrenju Ministarstva finansija.

5. Za plaćanje uvoza roba koje se nalaze na određenim režimima uvoza, Narodna banka će ovjeriti nalog za plaćanje na osnovu priložene potvrde o odgovarajućem režimskom pravu uvoza.

6. Narodna banka će vršiti ovjeru naloga za plaćanje prema inostranstvu sa računa stranih lica bez ograničenja utvrdjenih ovom odlukom.

7. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

G broj 53/94

12. septembra 1994. godine
Sarajevo

Guverner

Narodne banke BiH,
Kasim Omićević, s. r.

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o računovodstvu ("Službeni list RBiH", br. 2/92, 12/92, 19/93 i 19/94) i članova 76. stav 1. tač. 5, 80 i 83. Zakona o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", br. 1/93 i 13/94), guverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, objavljuje

SAOPŠTENJE

O CIJENAMA PLEMENITIH METALA

1. Cijene plemenitih metala izražene u dinarima, po tekućem kursu, na dan 30. VI 1994. godine, utvrđene na osnovu prosječnih cijena sa najvećih svjetskih berzi su slijedeće:

Cijena za 1 gr metala
u dinarima

1. Platina 1.389,8258
2. Zlato 1.339,6168
3. Srebro 18,1607

2. Danom stupanja na snagu ovog saopštenja, prestaje da važi Saopštenje o cijenama plemenitih metala ("Službeni list RBiH", broj 5/94).

3. Ovo saopštenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. VII 1994. godine i objavit će se u "Službenom listu RBiH".

G broj 48/94

17. avgusta 1994. godine
Sarajevo

Guverner

Narodne banke BiH,
Kasim Omićević, s. r.

LIČNE ISPRAVE I DOKUMENTI

DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLJEDEĆA DOKUMENTA SE OGLAŠAVAJU NEVAŽEĆIM

Smajić Ismet, vojna knjižica broj N 1155070 izdata od SNO
Novo Sarajevo
Osmanagić Suad, vojna knjižica broj 9838 N 1232147 izdata od
SNO Stari grad Sarajevo (so-262/94)
Bezdrob Nail, vojna knjižica broj 9838 N 1235529 SNO Stari
grad Sarajevo
Mašić Almir, vojna knjižica 9838 N 1232571 izdata od SNO
Stari grad Sarajevo
Halilović Osman, vojna knjižica 9838 N 1231994 izdata od SNO
Stari grad Sarajevo (so-270/94)
Salagić Enver, vojna knjižica broj 9838 N 1233169 izdata od
SNO Stari grad Sarajevo

Kalay Mehmet, pasoš broj 075258 izdat u KONYA TURCYE
(so-258/94)
Bilalović Šefko, vojna knjižica br. 1231523 izdata od SNO Stari
grad Sarajevo (so-282/94)
Zagorka Belkić, radna knjižica izdata u SO Ilidža
Jasna Brutus, radna knjižica izdata u SO Centar
Božo Knežević, radna knjižica izdata u SO Centar
Azra Čorić, radna knjižica izdata u SO Centar
Amela Pečenković, radna knjižica izdata u SO Centar
Kemal Čaušević, radna knjižica izdata u SO Centar
Džemal Prutina, radna knjižica izdata u SO Centar (so-259/94)

SADRŽAJ

- 381 Odluka o prihvatanju Mirovnog plana za Bosnu i
Hercegovinu Kontakt grupe iz Zeneve 423
382 Uredba sa zakonskom snagom o prestanku važenja
Zakona o plaćanju posebne dažbine za izravnavanje
poreskog opterećenja uvezene robe 423
383 Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopu-
nama Zakona o porezima građana 423
384 Uredba sa zakonskom snagom o prestanku važenja
Zakona o posebnoj taksi na uvezenu robu 424
385 Uredba sa zakonskom snagom o prestanku važenja
Zakona o načinu obezbjeđivanja deviznih sredstava
za odbrambene potrebe Republike Bosne i Hercego-
vine 424
386 Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopu-
nama Zakona o deviznom poslovanju 424
387 Uredba sa zakonskom snagom o prestanku važenja
Zakona o prodaji robe za strana sredstva plaćanja 425
388 Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopu-
nama Zakona o tarifi republičkih administrativnih
taksa 425
389 Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopu-
nama Zakona o prostornom uređenju 426
390 Odluka o postavljenju ambasadora Republike Bosne
i Hercegovine u Kraljevini Španiji 427
391 Odluka o pomilovanju osuđenih lica 428
392 Odluka o imenovanju okružnog vojnog tužioca i
zamjenika okružnog vojnog tužioca u Okružnom
vojnom tužilaštvu u Sarajevu 428
393 Odluka o razrješenju sudija u okružnim vojnim su-
dovima 428
394 Odluka o razrješenju zamjenika okružnog vojnog
tužioca u Okružnom vojnom tužilaštvu u Sarajevu 428
395 Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i sudija
redovnih sudova 428
396 Odluka o razrješenju javnih tužioca i zamjenika
javnog tužioca 429
397 Odluka o kriterijima za carinski kontigent 429
398 Rješenje o davanju saglasnosti na Plan organiziranja
i djelovanja Službe društvenog knjigovodstva Bosne
i Hercegovine u ratu 430
399 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
uniformi i oznakama zvanja pripadnika straže u
kazeno-popravnim organizacijama 430
400 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
službenim legitimacijama pripadnika straže u kazne-
no-popravnim organizacijama 430

Ispravka Odluke o imenovanju zamjenika ministara
u Vladi Republike Bosne i Hercegovine 430

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

Odluka o poništavanju Odluke o dopunama Odluke
o ostvarivanju vitalnih javnih gradskih funkcija u
ratnim uslovima od 12. maja 1994. godine, koju je
donijelo Predsjedništvo Skupštine opštine Zenica
("Službene novine opštine Zenica", broj 2/94) 431
Odluka o ukidanju Odluka o utvrđivanju izvornih
prihoda budžeta (proračuna) okruga Tuzla za 1993.
godinu, koju je donijela Skupština okruga Tuzla 28.
4. 1994. godine ("Službeni glasnik okruga Tuzla",
broj 3/94) 431
Odluka o ukidanju Odluka o tarifama republičkih i
okružnih administrativnih taksa i takse za rad repu-
bličkih i okružnih organa uprave ("Službeni glasnik
okruga Tuzla", broj 3/93), koju je donijela Skupština
okruga Tuzla 432

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Koeficijenti rasta cijena i koeficijenti rasta troškova
života u RBiH u avgustu/kolovozu 1994. 433
Saopštenje - saopćenje o prosječnoj mjesečnoj plati
za juli/srpanj 1994. godine 433

NARODNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Odluka o formiranju rezervi banke pri osnivanju
banke 433
Odluka o stavljanju van snage Odluke o uslovima i
načinu davanja kredita iz sredstava primarne emisije
Republici Bosni i Hercegovini na osnovu definitivne
prodaje deponovane devizne štednje građana i efek-
tivno prodatih deviza građana 433
Odluka o minimalnim opštim uslovima kreditne spo-
sobnosti banaka i drugih depozitnih organizacija 433
Odluka o uslovima pod kojima strana lica otvaraju
dinarske i devizne račune 434
Odluka o uslovima i rokovima pod kojima se može
odobriti produženje roka naplate izvezene robe i
izvršenih usluga 435
Odluka o obaveznom prijavljivanju plaćanja prema
inostranstvu 437
Saopštenje o cijenama plemenitih metala 437